

## Akademski curriculum vitae



### Personalne informacije

Ime I prezime

Adrese

Telefoni

Fax

E-mail/Web

Državljanstvo

Datum rođenja

Pol

**Sabid Zekan**

Univerzitetska 2

320 - 580

GSM: 061-562-277

320 - 570

sabid.zekan@untz.ba

BiH

04.01.1970. god.

M

### Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje

**RGGF, Katedra za Mehaniku sa Geomehanikom i Geotehnika, docent**

### Radno iskustvo

Datumi

Pozicija / zanimanje / zvanje

Osnovne odgovornosti i dužnosti

Naziv poslodavca

Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca

01.01.1996. – 2000. god

asistent, dipl. inž. rudarstva

asistent

Univerzitet u Tuzli

Edukacija

Datumi

Pozicija / zanimanje / zvanje

Osnovne odgovornosti i dužnosti

Naziv poslodavca

Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca

2000. – 2005. god.

viši asistent, Magistar tehničkih nauka iz geotehnike

docent

Univerzitet u Tuzli

Edukacija

Datumi

Pozicija / zanimanje / zvanje

Osnovne odgovornosti i dužnosti

Naziv poslodavca

Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca

2005. – 2009. (današnji dan)

docent, Doktor tehničkih nauka iz Geotehnike

docent

Univerzitet u Tuzli

Edukacija

## Edukacija i usavršavanje

Datumi	juli, 1987
Stečena kvalifikacija	građevinski tehničar
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Građevinarstvo
Ime i vrsta organizacije	SŠC Mrkonjić - Grad
Datumi	1995
Stečena kvalifikacija	diplomirani inženjer rudarstva
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Rudarstvo,
Ime i vrsta organizacije	RGGF
Datumi	2001
Stečena kvalifikacija	magistar tehničkih nauka
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Geotehnika
Ime i vrsta organizacije	RGGF
Datumi	2005
Stečena kvalifikacija	doktor tehničkih nauka
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Geotehnika
Ime i vrsta organizacije	RGGF
Datumi	2000.
Stečena kvalifikacija	-
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Usavršavanje iz oblasti Održivog razvoja i zaštite okoline
Ime i vrsta organizacije	Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Datumi	2003.
Stečena kvalifikacija	-
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine	Usavršavanje iz oblasti geomehanike stijena
Ime i vrsta organizacije	Univerzitet u Leobenu, Austria

Datumi 2004.  
Stečena kvalifikacija -  
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine Usavršavanje iz oblasti numeričkih metoda u geotehnici  
Ime i vrsta organizacije Univerzitet u Leobenu, Austria

Datumi 2006.  
Stečena kvalifikacija -  
Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine Usavršavanje iz oblasti primjene mjernih traka u tehnici  
Ime i vrsta organizacije TRC Pro, Novi Sad, Srbija

### **Naučni radovi u okviru formalne edukacije**

Naziv rada Fizičko – mehaničke osobine kamena i tehnologija dobivanja na kamenolomu „drijenča“ kod Gračanice,

Institucija na kojoj je rad izrađen ECMT-06, 5-th European Conference on Planning for Minerals and Transport Infrastructure  
Godina i mjesto Sarajevo, 2006.  
Kratak sadržaj Naučno-istraživačkim radom su obrađene fizičko-mehaničke osobine kamena na kamenolomu „Drijenča“ kod Gračanice

Komentar -

Naziv rada Room design by function of mine-geological deposite conditions  
Institucija na kojoj je rad izrađen RGGF, 21 World Mining Congress & Expo  
Godina i mjesto Krakow, 2008  
Kratak sadržaj Obrađeni su naučne postavke dizajna jamskih prostorija u funkciji rudarsko-geoloških uslova ležišta

Komentar -

Naziv rada **Inercijalna sila saobraćajnog tereta kao uzrok nastanka klizišta na putu**  
Institucija na kojoj je rad izrađen RGGF, GEOREKS – OHRID, 2008.  
Godina i mjesto Ohrid, 2008  
Kratak sadržaj Analizirana je inercijalna sila kao jedan od uzorka pojave klizišta na putevima

Komentar -

## Odabrane publikacije i prezentacije

Naziv publikacije	Studija ranjivosti Tuzlasnog kantona
Autori	grupa autora RGGF, Abdulah Bašić, Jelena Marković, Snježana Mićević, Zijad Ferhatbegović, Izet Žigić, Dinka Pašić-Škripić, Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008. Tuzla
Kratak sadržaj	Obrađene su tematske cjeline u funkciji ranjivosti TK. Sabid Zekan je obradio dijelove studije koji su se odnosili na nekontroliranu urbanizaciju i rušenje brana.
Komentar	-

## Odabrani projekti i prezentacije

Naziv	PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA NA PUTU PRIBOJ – TEOČAK, STACIONAŽA 7+700
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla
Kratak sadržaj	Sanacija klizišta
Komentar	-
Naziv	PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA NA PUTU GRAČANICA – BUKVA, R-460, STACIONAŽA 7+150
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla
Kratak sadržaj	Sanacija klizišta
Komentar	-
Naziv	<b>ELABORAT</b> O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU TERENA ZA IZGRADNJU NOVOG MOSTA NA RIJECI TURJIJ, R-471 LUKAVAC – VIJENAC, 7+200
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla
Kratak sadržaj	Temeljenje mosta
Komentar	-
Naziv	<b>ELABORAT</b> O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU TERENA ZA IZGRADNJU NOVOG MOSTA NA RIJECI JANJI, R-456 PRIBOJ-SAPNA
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla
Kratak sadržaj	Temeljenje mosta
Komentar	-
Naziv	<b>ELABORAT</b> O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU TEMELJNOG TLA ZA IZGRADNJU REZERVOARA ZA VODU NA PODRUČJU OPŠTINE BOSANSKA KRUPA
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla

Kratak sadržaj	Temeljenje rezervoara
Komentar	-
Naziv	<b>ELABORAT</b> O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU TERENA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA NA PARCELI k.č. 2666 K.O. HUSINO
Autori	Sabid Zekan
Izdavač, godina i mjesto	RGGF, 2008, Tuzla
Kratak sadržaj	Temeljenje poslovnog objekta

Komentar -

### Priznanja i nagrade

Naziv	Zahvalnica za organizaciju skupa GEOREKS
Institucija	RGGF
Povod (razlog)	Skup geotehničara
Kratak opis	-
Komentar	
Naziv	Srebrna plaketa Univerziteta u Tuzli
Institucija	Univerzitet u Tuzli
Povod (razlog)	Nagrada za inovaciju: UREĐAJ ZA TRODIMENZIONALNO MJERENJE RELATIVNIH POMJERANJA DVA TIJELA (TRODIM-1)
Kratak opis	Trodim-1 je namijenjen za mjerenje relativnih pomjeranja dva čvrsta tijela u trodimenzionalnom prostoru.
Komentar	-

### Članstvo u strukovnim udruženjima

Naziv udruženja / asocijacije	Društvo za Geotehniku u Bosni i Hercegovini
Kratak opis udruženja / asocijacije	Geotehnika
Adresa asocijacije / web reference	Univerzitetska 2, Tuzla
Pozicija u asocijaciji	Generalni sekretar
Komentar	-

### Učešće u nastavnom procesu

U zvanju asistenta / višeg asistenta	Mehanika, Geomehanika
U zvanju docenta	Mehanika, geomehanika, Klizišta, Nasute građevine, Osnovi geotehnike
U zvanju vanrednog profesora	nisam vanr. profesor
U zvanju docenta	.
Ostalo	.

## Mentorstva na izradi magistarskih i doktorskih radova

Magistarski radovi

-

Doktorski radovi

-

## Istraživački projekti i studije

Okončani projekti

Studija ranjivosti TK

Tekući projekti

Idejni projekat autoputa Tuzla - Orašje

Planirani projekti  
(očekivani, u pripremi)

Idejni projekat sanacije deponija u Gradačcu, Tuzli i Lukavcu

## Personalne vještine i kompetencije

Maternji jezik

**bosanski**

Drugi jezici

Razumijevanje		Govor		Pisanje
Slušanje	Čitanje	Govorna interakcija	Govor	
odlično	odlično	odlično	odlično	odlično
dobro	dobro	dobro	dobro	dobro
dobro	dobro	dobro	dobro	dobro

**engleski Jezik**

**njemački Jezik**

**ruski Jezik**

## Naučne, stručne i društvene kompetencije

Kompetencije za vođenje naučnih  
istraživanja i nastavu u visokom  
obrazovanju

geotehnika, geomehanika, tehnička mehanika

Kompetencije za učešće u naučno-  
istraživačkim projektima

geotehnika, geomehanika, tehnička mehanika

Naučno-istraživački interes  
(zanimanje) i aktuelno usavršavanje

geotehnika, geomehanika, tehnička mehanika

Planirano usavršavanje

geotehnika, geomehanika,

Društvene vještine i kompetencije

-

Organizacione vještine i kompetencije

-

Tehničke vještine i kompetencije

-

Kompjuterske vještine i kompetencije

ACAD, MS-office, FLAC, ADINA

Umjetničke vještine i kompetencije

-

Druge vještine i kompetencije

Speleologija, alpinizam

## Ostale informacije Prilozi

-

Nabrojati dokumentaciju koja se prilaže uz CV u skladu sa procedurom